



Број: 17-14-1-682-2/14
Сарајево, 21. март 2014. године

BOSNA I HERCEGOVINA ПРЕДСЈЕДНИШТВО СЕКРЕТАРИЈАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ САРАЈЕВО			
25-03-2014			
01,02-	05-2-	435/14	

B

**ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

**- ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
- ДОМ НАРОДА**

Предмет. Сагласност за ратификацију протокола, тражи се

У складу са чланом 16. Закона о поступку закључивања и извршавања међународних уговора ("Сл. гласник БиХ", бр 29/00 и 32/13), достављамо вам ради давања сагласности за ратификацију:

Протокола између Министарства безбједности Босне и Херцеговине и Министарства унутрашњих послова Црне Горе о сарадњи у области форензичких испитивања и вјештачења. Протокол је потписао г. Фахрудин Радончић, министар безбједности БиХ, 20.12.2013. године, у Будви.

Будући да је Министарство безбједности БиХ надлежно за провођење поступка за закључивање овог протокола, молимо вас да на састанке ваших комисија, односно сједнице Дома, поред представника Предсједништва БиХ, као предлагача, позовете и представника Министарства који заступницима, односно делегатима може дати све потребне информације о протоколу.

С поштовањем,

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР


Борис Буха



MFA-BA-MPP
Broj: 08/1-22-05-5-6630-4/13
Sarajevo, 14.3.2014. godine

*16. Ministarstva
20.02.14
B.B.*

PREDSJEDNIŠTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PREDSJEDNIŠTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO: 20-03-2014

Broj predmeta	Redovna sjednica	Redni broj	Broj priloga
17	14-1	682-1	

Predmet: Prijedlog Odluke o ratifikaciji Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore o suradnji u oblasti forenzičkih ispitivanja i vještačenja.

Dostavljamo Prijedlog odluke o ratifikaciji Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore o suradnji u oblasti forenzičkih ispitivanja i vještačenja, potpisan u Budvi 20. prosinca 2013. godine, na hrvatskome, bosanskom, srpskom i crnogorskom jeziku.

Podsjećamo da je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 26. redovitoj sjednici, održanoj 5. rujna 2012. godine, prihvatilo navedeni protokol i za njegovo potpisivanje ovlastilo Fahrudina Radončića, ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 85. sjednici održanoj 6. ožujka 2014. godine, utvrdilo je prijedlog Odluke o ratifikaciji predmetnog protokola.

Molimo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine da donese Odluku o ratifikaciji Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore o suradnji u oblasti forenzičkih ispitivanja i vještačenja.

S poštovanjem,



MINISTAR
Zlatko Lagumdžija

**PROTOKOL
IZMEĐU
MINISTARSTVA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
I
MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA CRNE GORE
O
SARADNJI U OBLASTI
FORENZIČKIH ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA**

u cilju razmjene stručnih iskustava na uspostavljanju i funkcionisanju različitih segmenata forenzičkih aktivnosti, pružanja podrške na unaprijeđenju metoda rada, istraživanja i edukacije kadrova, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore (u daljem tekstu: Strane potpisnice),

sporazumjeli su se o slijedećem:

Član 1. Nadležni organi

U svrhu implementacije Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore o saradnji u oblasti forenzičkih ispitivanja i vještačenja (u daljem tekstu: Protokol) određuju se nadležni organi za provedbu istog:

- a) za Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine:
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja – u daljem tekstu: Agencija;
- b) za Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore:
Uprava policije - Forenzički centar – u daljem tekstu: Centar.

Član 2. Oblasti saradnje

Ovim Protokolom uređuje se međusobna saradnja između Strana potpisnica, koja će se ostvarivati kroz slijedeće oblasti:

- a) stručno konsultativne podrške Centra u fazi stvaranja tehničko-tehnoloških uslova za stavljanje u funkciju određenih laboratorija Agencije namijenjenog za biološka i DNK vještačenja i ostala kriminalističko-tehnička vještačenja;
- b) stručno konsultativne podrške Agencije Centru u oblasti stvaranja pretpostavki za fonetska vještačenja i vještačenja informacionih tehnologija (u daljem tekstu: IT vještačenja);
- c) saradnje u primjeni laboratorijskih genetskih DNK analiza i razmjene iskustava u korištenju rezultata DNK analiza u sudskim postupcima;
- d) razmjene praktičnih iskustava i naučnih saznanja u različitim oblastima forenzičkih ispitivanja i vještačenja;
- e) organizovanje i učešće na stručnim seminarima iz specijalističkih forenzičkih disciplina;
- f) razmjene relevantnih informacija i podataka u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i usvojenim međunarodnim dokumentima.

Član 3. Koordinacija aktivnosti

- (1) Nadležni organi imenovat će kontakt osobe koje će koordinirati aktivnosti definisane odredbama ovog Protokola.
- (2) Nadležni organi će se međusobno obavještavati u slučaju nemogućnosti realizacije određenih aktivnosti iz ovog Protokola.

Član 4.
Obaveze nadležnih organa

(1) Agencija je u obavezi da:

- a) pruži potrebne informacije o kapacitetima Agencije;
- b) pruži informacije o svojim stručnim saznanjima iz oblasti genetske DNK analize;
- c) ustupi podatke o načinima organizovanja, opremanja i kadrovske popunjavanja laboratorije za fonetska vještačenja;
- d) razmjenjuje iskustava u oblasti IT vještačenja;
- e) razmjenjuje stručna iskustava u oblasti balističkih vještačenja.

(2) Centar je u obavezi da:

- a) pruži potrebne informacije o kapacitetima Centra;
- b) pruži potrebne informacije i potrebnu pomoć u cilju akreditacije Agencije po evropskoj normi kvaliteta ISO/IEC 17025;
- c) pruži podatke i potrebnu podršku Agenciji u početnoj fazi razvoja i uspostavljanja funkcije laboratorije za biološka vještačenja;
- d) omogući odgovarajuću razmjenu informacija iz oblasti DNK analize;
- e) obezbijedi razmjenu stručnjaka različitih specijalnosti, uvažavajući obaveze matičnih laboratorija;
- f) razmjenjuje iskustva u oblasti IT vještačenja;
- g) razmjenjuje stručna iskustva u oblasti balističkih vještačenja.

Član 5.
Druge zajedničke aktivnosti nadležnih organa

(1) Pored aktivnosti navedenih u odredbama člana 4. ovog Protokola, nadležni organi će:

- a) se međusobno informisati o organizovanju stručnih usavršavanja iz određenih forenzičkih oblasti;
- b) preduzimati zajedničke aktivnosti u okviru Evropskog udruženja forenzičkih naučnih institucija (ENFSI);
- c) organizovati periodične sastanke radi sagledavanja realizovanja saradnje i konkretizacije narednih aktivnosti;
- d) obezbijediti finansiranje stvarnih troškova koje iziskuju navedene aktivnosti;
- e) u slučaju potrebe angažovati stručnjake iz oblasti forenzičkih ispitivanja Strana potpisnica;

f) kada je opravdano i moguće doprinosti definisanju radnih procedura i standarda, te razvoju projekata od zajedničkog interesa;

(2) U cilju realizacije navedenih aktivnosti nadležni organi će koristiti raspoložive radne prostorije i opremu.

Član 6.
Finansiranje

Za provođenje ovog Protokola nisu potrebna dodatna budžetska sredstva.

Član 7.
Važenje i otkazivanje Protokola

(1) Ovaj Protokol se zaključuje na neodređeno vrijeme.

(2) Svaka Strana potpisnica može otkazati važenje ovog Protokola prethodnom pismenom obavješću diplomatskim putem drugoj Strani potpisnici.

(3) U slučaju otkazivanja, Protokol prestaje da važi tri mjeseca od dana kada druga Strana potpisnica primi obavijest o otkazivanju Protokola.

Član 8.
Stupanje na snagu

Ovaj Protokol stupa na snagu 30 dana od dana prijema posljednjeg obavještenja, kojim Strane potpisnice informišu jedna drugu, putem diplomatskih kanala, o ispunjenju unutrašnjih procedura neophodnih za njegovo stupanje na snagu.

Potpisano u _____ na dan, _____, u dva (2) originalna primjerka na službenim jezicima Strana potpisnica, i to za Bosnu i Hercegovinu na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, a za Crnu Goru na crnogorskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

**Za Ministarstvo sigurnosti
Bosne i Hercegovine**

**Za Ministarstvo unutrašnjih poslova
Crne Gore**
